

**Z A P I S N I K**  
**sa 42. sjednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i  
prostorno planiranje, održane 2. aprila 2015. godine**

Sjednica je počela u 11.00 asova.

Predsjedavao je Predrag Sekulić, predsjednik Odbora.

Sjednici su prisustvovali članovi Odbora: dr Filip Vuković, Mihaela Orlandi, dr Strahinja Bulajić, dr Ljiljana Šuračković, Veljko Vasiljević, mr Danko Tomanović, Goran Tuponja i Genci Nimanbegu.

Sjednici nijesu prisustvovali članovi odbora: Slobodan Kruščić Radović, Branko Čavrov, prof. dr Jelisava Kalezić i Almer Kala.

Sjednici je prisustvovao poslanik Ređad Sijarić.

Sjednici su, u svojstvu predstavnika predлага zakona, prisustvovali: prof. dr Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja; Velizar Vojinović, pomoćnik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja; Biljana Blečić, v.d. direktorice Veterinarske uprave; Sunčica Boljević, savjetnica u Veterinarskoj upravi; Danijela Stolica, generalna direktorka Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo i Miodrag Radunović, savjetnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Rad sjednice pratili su predstavnici medija.

Počelo je konstatovano da postoji kvorum za rad i punovafno odlučivanje, za sjednicu je utvrđen sljedeći:

**DNEVNI RED:**

- Usvajanje zapisnika sa 40. i 41. sjednice Odbora

- 1. Utvrđivanje amandmana Odbora na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama;**
- 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi;**
- 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja;**
- 4. Tekuća pitanja.**

\*\*\*\*\*

Zapisnici sa 40. i 41. sjednice Odbora usvojeni su bez primjedbi.

- 1. Prva tačka - Utvrđivanje amandmana Odbora na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama**

Predsjednik Odbora Predrag Sekulić saopštio je da je dostavljena validna Tabela uskladjenosti koja prati Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, shodno zahtjevu koji je postavljen na 41. sjednici Odbora da se Skupštini takva tabela dostavi. Ocijenio je da Predlog zakona mora nedvosmisleno definisati pojmove i odnose koje uređuje i uskladjuje sa pozitivnim zakonodavstvom. Odbor je odlučio da podnese dva amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, koji glase:

## AMANDMAN 1

U lanu 3 ta ka 16) rije õestuarijaö zamjenjuje se rije ju õestuarö.

## AMANDMAN 2

U lanu 10 stav 1 mijenja se i glasi:

õNaziv lana 24 mijenja se i glasi: õPlan upravljanja vodama rje nog slivaö.ö

Predstavnik predлага a zakona prihvatio je amandmane Odbora pa isti, shodno lanu 150 stav 3 Poslovnika Skup-tine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona i o njima Skup-tina posebno ne odlu uje.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skup-tine odre en je poslanik Predrag Sekuli .

## **2. Druga tačka dnevnog reda - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi**

U uvodnim napomenama predstavnica predлага a zakona Danijela Stolica, generalna direktorica Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo, objasnila je razloge za dono-enje ovog zakona. Ukažala je da je potreba za izmjenama i dopunama zakona proistekla iz obaveze da se preciziraju pojedine odredbe koje se odnose na uskla ivanje definicija, odre enih pojnova i postupaka, kao i stvaranja pravnog osnova koji je nedostajao za preno-enje pojedinih djelova Zajedni ke ribarske politike Evropske unije. Harmonizacijom legislative u oblasti morskog ribarstva i marikulture, odnosno predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi, obezbijedi e se dosljednija primjena zakonskih rje-enja i precizirati nadlehnosti inspekcije.

U diskusiji poslanik Goran Tuponja je iskazao interesovanje za, kako je rekao, pitanje tehni ke prirode, smatraju i da su izmjene Zakona minorne. Naime, interesovalo ga je s kakvim rezultatima se primjenjuje postoje i Zakon, koliko je procesuiranih lica i koliko pravosnaflnih presuda donijeto po obavljenoj inspekcijskoj kontroli. Smatra da podacima koje je traffio treba da raspolafle Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao nadlehnno i koje mora biti u komunikaciji sa inspekcijskim slufibama.

Poslanik dr Strahinja Bulaji pitao je da li je dovoljno i na adekvatan na in Zakonom obuhva ena za-tita flore i faune podmorja, sprije eno ili kontrolisano neovla- eno izlovljavanje ribe i obezbijje ena za-tita ribara. Izrazio je u enje -to predлага , ovim izmjenama i dopunama, nije preciznije uredio navedene za-tite.

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanovi je istakao da se Crna Gora nalazi u fazi ispunjavanja zadatih mjerila u oblastima poljoprivrede, ribarstva i bezbjednosti hrane. Naglasio je da se pristupilo izmjenama niza zakona za te oblasti, -to je nakon brojnih konsultacija sa Evropskom komisijom, rezultiralo strategijom za izmjenu zakonodavnog okvira, kako bi se do granica prihvatljivosti, usaglasilo nacionalno sa evropskim zakonodavstvom u ovim oblastima. Podsjetio je da je oblast morskog ribarstva i marikulture veoma osjetljiva, jer su se zalihe ribe i ribljeg fonda zna ajno smanjile kako u Mediteranu tako i u Jadranskom moru. Evropska komisija je ozbiljno zabrinuta za oblast ribarstva i primijetila je da je broj inspektora za morsko ribarstvo u Crnoj Gori nedovoljan, a kao problem prepoznat je i neregistrovani ribolov. U tom kontekstu istakao je poja anu saradnju sa Upravom za inspekcijske poslove. <sup>TMO</sup> To se ti e administrativnih kapaciteta, Inspekcija za morsko ribarstvo se mora oja ati, kako po pitanju

ljudskih resursa, tako i opreme. Prioritet je otvoriti poglavlje, a mogu i zahtjev za zatvaranje poglavlja 13 -Ribarstvo bi e implementacija Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi. Pitanje kvaliteta izlovljene ribe i mogu nosti prerade ribe treba rje-avati i ubudu e, a izmjene ovog Zakona ne prave prepreku u razvoju akvakulture. Potrebno je dalje pove anje proizvodnje i potro-nje, prije svega doma e morske ribe, smanjenje uvoza ribe i povezivanje turisti ke privrede sa sektorom ribarstva. Mo se ti e standarda ribara, on nije izjedna en sa poljoprivrednim proizvo a ima ni u Evropskoj uniji, pa ne treba o ekivati jednak tretman ni u doma em zakonodavstvu.

Poslanika Bulaji a interesovalo je da li je za za-titu standarda ribara dovoljno usaglasiti propise sa evropskim zakonodavstvom. Smatra da sva nerije-ena pitanja u vezi sa morskim ribarstvom i marikulturom treba rje-avati na dobrobit doma ih ribara, pri emu od manjeg zna aja treba da bude to -to ribari ni u Evropskoj uniji nijesu izjedna eni sa poljoprivrednicima. Pitanje je i za-to ribari ne mogu izmiriti poreske obaveze koje imaju prema drflavi.

Ministar Ivanovi je, odgovaraju i na pitanja i konstatacije poslanika Bulaji a, saop-tio da ribari moraju da evidentiraju sav ulov elektronskim putem, te dostavljaju ove informacije elektronskim putem nadleflnim organima („elektronski dnevnik ulovaö). Ovaj sistem kontrola, kako je istakao, je prije svega bezbjednosne prirode, a osnovni motiv nije kontrola obra una i pla anja poreza. Problem je u tome -to je, i pored elektronskog dnevnika ulova, mnogo vi-e izlovljene ribe koja ilegalno ulazi u kanale prodaje. Podsjetio je da je intencija izmjena i dopuna Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi prilago avanje u zakonodavnoj sferi. Svako dalje usagla-avanje, koje je nesporno potrebno, usporilo bi razvoj ribarstva u Crnoj Gori u ovom trenutku.

Poslanik Bulaji je izrazio nezadovoljstvo nedobijanjem odgovora na pitanja o za-titi flore i faune, za-titi od izlovljavanja ribe i dr.

Ministar Ivanovi je ponovio da je Evropska komisija provjeravala sadrflaj teksta Predloga zakona i nije ga ocijenila spornim. Smatra da je posebno pitanje kako se u praksi sprovodi Zakon i da li su ekosistemi pravilno za-ti eni.

Poslanik Goran Tuponja je primijetio da je o igledno da se Predlogom zakona Crna Gora prilago ava normama Evropske unije, ali je, kako je naglasio, zabrinjavaju e -to je intencija predлага a usmjerena samo na uskla ivanje sa *acquis-om*. Saop-tio je da ima utisak da se ni ovaj zakon ne bazira na realnim potrebama i o ekivanjima crnogorskih ribara. Smatra da nije dobio odgovor na pitanja o primjeni kaznenih odredaba iz osnovnog teksta Zakona i da je neproduktivno mijenjati kaznene odredbe Predlogom zakona ako se ne budu po-tovale. Izrazio je o ekivanja da e i resorno ministarstvo prepoznati, kao svoj, interes da se Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi sprovodi.

Poslanik Mi o Orlandi izrazio je zadovoljstvo o iglednim namjerama drflave, koje se potvr uju i ovim izmjenama i dopunama, da Crna Gora usmjeri svoj razvoj u pravcu smanjenja uvoza hrane, pa i ribe.

Nakon izja-njavanja Obora, sa tri glasa »za« i etiri glasa »uzdrflan« Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi nije dobio potrebnu ve inu.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skup-tine odre en je poslanik Mi o Orlandi .

### **3. Treća tačka dnevnog reda - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja**

U uvodnim napomenama predstavnica predлага a zakona Biljana Ble i , v.d. direktorice Veterinarske uprave, objasnila je razloge za izmjenu i dopunu Zakona koji proisti u iz potrebe

usaglašavanja sa legislativom Evropske unije, što predstavlja ispunjavanje uslova za otvaranje pregovora u poglavju 12. Istakla je da identifikacija i registracija predstavlja sistem neophodan za kontrolu zaraznih bolesti, praćenje i kontrolu zdravlja flivotinja i bezbjednosti hrane flivotinskog porijekla i ukazala da se predložene izmjene i dopune, prije svega, odnose na terminološko usklađivanje i precizno propisivanje procedure identifikacije i registracije flivotinja.

Predsjednik Odbora Predrag Sekulić prošao je dio pisma koje je, ne mogavši da prisustvuje sjednici iz opravdanih razloga, uputila poslanica Odbora prof. dr Jelisava Kalezić. Ona pledira da se pojedini izrazi upotrijebljeni u Predlogu zakona promijene. Radi se o izrazima koji se odnose na rakanje prije emu, smatra poslanica Kalezić, treba voditi računa da pojam rakanja kod flivotinja ima različite termine u zavisnosti od vrste flivotinje.

Poslanica dr Ljiljana Šuraković je, složivši se sa predlogom da se izrazi koji se odnose na rakanje flivotinja promijene, ukazala i da su propisane kazne visoke, jer esto samo gazdinstvo ne vrijedi onoliko koliko je potrebno izdvajati za plaćanje kazne. Uz to, predviđena je i zabrana bavljenja djelatno – u u trajanju od pet mjeseci, što dodatno pogorjava loš materijalni položaj državaca flivotinja.

Ministar Ivanović je izrazio spremnost da sa lingvistima, u duhu i crnogorskog i jezika kojim se služi evropsko zakonodavstvo (u propisima sa kojima treba uskladiti nacionalno zakonodavstvo) potrafi mogućnost da se izrazi koji se odnose na rakanje usklade. To se tiče kazni istakao je da su one niske s obzirom da su državci flivotinja po pravilu lica koja su svoja gazdinstva registrovala kao privredna društva. Saopštio je da će nakon ulaska u EU svaki, pa i individualni, državac flivotinja morati da bude u informacionom sistemu koji raspolaže registrima zemljišta, farmera i sl. Istakao je da ne postoji mogućnost da neko bude u tom sistemu ako strogo ne postavlja propise kako nacionalne, tako i evropske. Druga posljedica nepotovanja bazi nih pravila iz Zakona je nemogućnost učešća u raspodjeli sredstava evropskih fondova poljoprivrednim proizvodima. Vjerujući u dobrobiti preventivnog djelovanja, najavio je da će Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja voditi javnu kampanju o potrebanju potovanja propisa u ovoj oblasti, kako bi se umanjila mogućnost izricanja kazni.

Poslanica Šuraković smatra da je rok od tri dana u kojem je državac flivotinja dužan da popuni prijavu kretanja (odlazak na katun), koja se dostavlja Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva, kratak i da bi ga trebalo produžiti na pet ili sedam dana, jer u vrijeme odlaska na katun državac stoke nema dovoljno vremena da se bavi i tom, birokratskom, djelatnošću.

Odgovarajući na iznijetu primjedu ministar Ivanović je potencirao da se radi o roku koji predstavlja krajnje vrijeme da se prijavi kretanje flivotinja, jer se odlazak na katun planira u nekoliko mjeseci prije nego što se stvarno desi. Uz to stoka nerijetko odlazi van granica Crne Gore, a u obzir se moraju uzeti i rokovi u kojima je moguće pratiti bolesti stoke.

Biljana Blešić, v.d. direktorice Veterinarske uprave potvrdila je neophodnost kontrole bolesti flivotinja. Saopštela je da nekontrolisane bolesti mogu izazvati probleme po zdravlje ljudi, kao i velike ekonomski posljedice. Rokovi moraju biti kratki i da bi se mogli pratiti uzroci nih bolesti, kao i područja na kojima su se bolesti pojavile.

Nakon izjave ministra Obora, sa tri glasa »za« i pet glasova »uz državu« Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji flivotinja nije dobio potrebnu većinu.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanik Predrag Sekulić.

#### **4. Četvrta tačka dnevnog reda - Tekuća pitanja**

Predsjednik Odbora obavijestio je poslanice Odbora da je na adresu relevantnih državnih organa uputio zahtjeve kojima se traže informacije o realizaciji Zaključka aka Skupštine od 27.

decembra 2014. godine, a koje je povodom razmatranja stanja flivotne sredine u opštini Pljevlja predloflo Odbor. Saopšto je da je to razlog zbog kojeg nije izašao u susret inicijativama poslanika Aleksandra Damjanovića i Vladislava Bojovića da se održi kontrolno sastanak predstavnika državnih organa i organa lokalne samouprave. Istakao je da je stanje flivotne sredine u Pljevljima pod budnjom pažnjom Odbora kao mati noge, koji je i u Planu rada za 2015. godinu predviđao pravne skupštinske zaključke.

Poslanika dr Strahinja Bulajića je interesovalo da li se mogu održati kontrolno sastanak, prema Poslovniku, po etkom drugog kvartala 2015. godine.

Predsjednik Sekulić je istakao da se svaka aktivnost Odbora u vezi sa stanjem flivotne sredine u Pljevljima mogu planirati nakon dobijanja odgovora od državnih organa kojima su ranije pomenuti zahtjevi poslati. Ocijenio je racionalnim da se, prilikom razmatranja dobijenih odgovora, odluči o posjeti Pljevljima.

Poslanik dr Filip Vuković je izrazio održavanje da će se sjednica Odbora održati u Pljevljima jer, kako je naveo, neodlazak u Pljevlja neće doprinijeti cjelishodnosti rada Odbora, niti će biti postignuta svrha usvojenih Zaključaka. Radi se o političkom problemu na koji se pažnja mogu skrenuti samo ako se sjednica Odbora održi u Pljevljima i ako joj prisustvuju i predstavnici državnih organa i lokalne samouprave.

Predsjednik Sekulić je saopštilo da od odluke Odbora zavisi gdje će se sjednica održati i u kom sastavu. Naglasio je da bi trebalo izbjegavati nepotrebnu politizaciju i međusobna oponiranja, što se mogu desiti ukoliko Odbor odluči da na sjednicu pozove veliki broj učesnika. Izrazio je nadu da će sjednica Odbora povodom stanja u Pljevljima dati konstruktivne rezultate.

Poslanik Mihaela Orlandi je insistirao na suštinskome pomaku u zaštiti flivotne sredine u Pljevljima i postavio pitanje kakve ingerencije Odbor ima da bi se stanje realno poboljšalo, bez obzira da li o tome postoji pisani trag.

Predsjednik Sekulić je izrazio nadu da će na sjednici posvetiti vremenu razmatranju Zaključaka, biti moguće sagledati domete odgovornih organa, bez obzira na buduće planove koji se odnose na toplifikaciju i vodosnabdijevanje Pljevalja. Moguće je da će, ako ih bude, novi Zaključak povodom stanja u Pljevljima za posljedicu imati aktivniji odnos svih odgovornih organa.

Sjednica je završena u 12.10. asova.

SEKRETAR ODBORA

Radana Damjanović

PREDsjEDNIK ODBORA

Predrag Sekulić

42. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje  
Rezultati glasanja o predlozima akata

Naziv akta	šZAđ	šPROTIVđ	šUZDRfiANđ
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi	Predrag Sekulić Miha Orlandić Filip Vuković		dr Strahinja Bulajić dr Ljiljana Uračković mr Danko Tarić Goran Tuponja
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji flivotinja	Predrag Sekulić Miha Orlandić Filip Vuković		dr Strahinja Bulajić dr Ljiljana Uračković Veljko Vasiljević mr Danko Tarić Goran Tuponja